



KGATELELO YA MADIA MAGOLO

Tshedimošo ya Balwetši ba Madi a Magolo

KGATELELO YA MADIA MAGOLO

Tshedimošo ya Balwetši ba Madi a Magolo

Kalafo ya BP

Batho ka moka ba go ba le madi a magolo ba swanetše go dira diphethogo tša mokgwa wa bophelo wa bona – dijo tša phepo, boitšhidullo bja ka mehla, boima bja mmele bjo bo lekanetšego le letswai le go nwa dinotagi ga fase. Kalafisō ya dihlare e swanetše go ahlaahlwa le ngaka ya gago. Batho ba bantši ba tlo hloka dihlare tše o ba tlo swanelago ke go di tsea maphelong a bona ka moka.

Batho ba bangwe ba hloka diteko tše dingwe go bona ge eba gona le dihlolo tše itšego bakeng sa kgatelelo ya bona ya madi a magolo. Se se ka hloka kalafo ye itšego.



Ka ga Dihlare tša gago

Tše dihlare tše o di filwego tšatši ka tšatši.

- Angiotensin e fetolela dithibela tša enzyme
Ditlamorago: Angio-oedema (go ruruga ga melomo, mogolo goba sefahlego. Emisa kalafo gomme o bone ngaka) go gohlola, potassium ya godimo.
- Dithibela tša seamogedi sa Angiotensin
Ditlamorago: Potassium ya godimo
- Sethibela sa Kanale ya Khalseamo
Ditlamorago: Go rengwa ke hlogo, go ruruga ga kgokgolilane, go bipelwa.
- Dioketša moelo wa mohlapologo (diediša mohlapologo go tša go swana le tšona)
Ditlamorago: Koketšego ya glucose, gout, sodium ya fase goba potassium.





Naa Kgatellelo ya Madi a Magolo ke eng (Blood Pressure, BP)?

Kgatellelo ya Madi a Magolo (BP) ke ge kgatellelo ka gare ga ditshika tša go iša madi pelong e hlatloga gomme ya dula e le bjalo. BP ya godimo (e tsebega bjalo ka kgatellelo ya madi a magolo) e ama batho ba bagolo ba ba 3 go ba 10 ka Afrika Borwa




Ke eng seo se dirago gore BP e be godimo?

- Mengwaga • Bong
- Morafe • Go se itšidulle
- Go ba o mo koto go feta • Go se je dijo tša phepo
- BP ya godimo ka lapeng la geno



Ke ka baka la eng o swanetše o tshwenyege ka BP ya godimo?

BP ya godimo ke yona sehlola se segolo sa go hwa lehlakore, go hlasela ke bolwetši bja pelo, go se šome ga pelo le go se šome ga dipshio. Malwetši a ka moka a iša go mokgwa wa bophelo wa go fokola le tlholo ya lehu.



Naa gona le malwetši a mangwe ao gantši a bonwago le BP ya godimo?

- EE:**
- Bolwetši bja swikiri
 - Cholesterol yeo e phagamego
 - Bolwetši bja go nona kudu

Ditlhakahlakano tša Madi a Magolo ao a sa laolegego (Hypertension HPT)



Bjoko

Go hwa lehlakore



Pelo

Go betha ga pelo go go sa tlwaelegago, Go hlaselwa ke pelo, Go se šome ga pelo



Dipshio

Go se šome ga pshio



Mahlo

Bofofu



BP ya Godimo e Thibelwa Bjang

- Eja dijo tša phepo – tša go ba fase ka letsmai le swikiri gomme di le godimo ka dienywa tše nanana le merogo.
- Itšidulle letšatši lengwe le lengwe nako ya go lekana metsotso e 30.
- Fokotsa go nwa dinotagi.
- O se ke wa fola.
- Eba le boima bja mmele bjo bo lekanetšego le go tlwaelega bakeng sa botelele bja gago.



Dinyakišišo

O swanetše go dira gore pelo ya gago e lekolwe ka go šomiša ECG gomme o dire gore dipshio tša gago di lekolwe ka diteko tša mohlapologo ngwaga ka ngwaga. Ngwaga ka ngwaga o swanetše go lekolwa bakeng sa bolwetši bja swikiri le cholesterol ya godimo.



Go hlahlobja

BP ya godimo ka mehla e ba e se na maswao ka fao o swanetše go lekola BP ya gago ngwaga ka ngwaga. BP e tšewa ka selo sa go bofa letsogo seo se pinyeletšago letsogo la gago gomme ge se tlogelwa se tlo lota madi ao a elelago go ya ditshikeng tša go iša madi pelong. Palo ya mathomo ke ge madi a thoma go elela gomme palo ya bobedi ke ge madi a ela gabosele.

Efoga dijo, kofi le go fola bakeng sa seripa sa iri pele ga ge BP e tšewa.

Palo ya Kgatellelo ya Madi:

Go tlwaelega: $<120/80\text{mmHg}$
Madi a Magolo: $\geq 140/90\text{mmHg}$

Go na le magoro a 3 a Madi a magolo
1: $140-159/90-99\text{mmHg}$
2: $160-179/100-109\text{mmHg}$
3: $\geq 180/110\text{mmHg}$